

2126.

Na osnovu čl. 95. stav 1. tačka 8. Ustava Crne Gore („Sl. list Crne Gore” br. 1/07) i članova 1., 3., 25. i 26. Zakona o državnim odlikovanjima i priznanjima („Sl. list Crne Gore” br. 29/05, 73/10, 40/11 i 41/16) donosim

U K A Z

Fudbalskom klubu „BUDUĆNOST”

odjeljuje se

ORDEN CRNOGORSKE ZASTAVE PRVOG STEPENA

Broj: 01-125/25-2426

Cetinje, 19. decembar 2025. godine

Predsjednik Crne Gore,
Jakov Milatović, s.r.

2127.

Na osnovu člana 174 stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama („Služebni list CG”, broj 100/24), Vlada Crne Gore, na sjednici 18. decembra 2025. godine donijela je

**UREDBU
O BLIŽIM KATEGORIJAMA PODATAKA O
ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA KOJI SE ZADRŽAVAJU**

Predmet

Član 1

Ovom uredbom propisuju se bliže kategorije podataka o elektronskim komunikacijama koji se zadržavaju.

Značenje izraza

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

- 1) **međunarodni broj mobilnog korisnika** (MSISDN - Mobile Subscriber ISDN) je broj koji se koristi za pozivanje korisnika preko javne elektronske komunikacione mreže, koji sadrži mobilni kod države (MCC - Mobile Country Code), kod mreže (MNC - Mobile Network Code) i broj korisnika;
- 2) **međunarodni jedinstveni identifikacioni broj korisnika mobilne mreže** (IMSI - International Mobile Subscriber Identity) je broj koji se koristi za autentifikaciju i identifikaciju korisnika u mobilnim mrežama;
- 3) **jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja** (IMEI - International Mobile Equipment Identity), je broj kojim se identifikuje sam uređaj, nezavisno od SIM kartice;
- 4) **dodijeljeno korisničko ime** je podatak koji identifikuje krajnjeg korisnika sistema, mreže ili usluge i koristi se za autentifikaciju;
- 5) **prevođenje adresa u mreži** (NAT - Network Address Translation) je mrežni postupak kojim ruter prevodi privatne IP adrese uređaja unutar mreže u jednu javnu IP adresu (ili više njih) pri izlazu na internet, mijenjajući izvorne IP adrese u paketima mrežnog saobraćaja;
- 6) **jedinstveni broj ćelije** (Cell ID) je jedinstveni identifikator ćelije u mobilnoj mreži;
- 7) **geografske koordinate** (y, x coordinate - geografska širina i dužina) označavaju položaj tačke na Zemljinoj površini;
- 8) **azimut** je horizontalni ugao između sjevera i posmatranog pravca, izražen u stepenima (0–360°);
- 9) **roming** je usluga koja omogućava korisnicima da koriste usluge mobilne mreže (pozivi, SMS, internet) dok se nalaze u mreži drugog operatora;
- 10) **jedinstvena adresa mrežnog uređaja** (MAC adresa) je jedinstveni identifikator mrežnog interfejsa uređaja, koji se po OSI modelu koristi na nivou veze podataka (OSI Layer 2);
- 11) **sistem imena domena** (DNS) je sistem koji prevodi simboličke nazive domena u IP adrese koje računari koriste za komunikaciju;
- 12) **mrežni protokol** je skup pravila i standarda koji definišu kako uređaji međusobno komuniciraju preko mreže;
- 13) **port** je logički broj koji identifikuje određenu aplikaciju ili servis na uređaju u okviru TCP/IP komunikacije, i koristi se zajedno sa IP adresom da bi se razdvojile različite usluge.

Bliže kategorije podataka koji se zadržavaju u mobilnoj mreži

Član 3

Kategorije podataka koji se zadržavaju u mobilnoj mreži su:

- 1) podaci potrebni za praćenje i utvrđivanje izvora komunikacije za:

a) interpersonalnu komunikacionu uslugu zasnovanu na korišćenju brojeva: međunarodni broj mobilnog korisnika (MSISDN), međunarodni jedinstveni identifikacioni broj korisnika mobilne mreže (IMSI), jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja (IMEI), sa kojeg poziv ili druga komunikacija dolazi, podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika od kojeg poziv ili druga komunikacija dolazi, u skladu sa zakonom;

b) pristup internetu i elektronskoj pošti: dodijeljeno korisničko ime/imena, javna/izvorna IP adresa i port odnosno prevođena adresa u mreži (NAT IP adresa) i port koji su dodijeljeni korisniku u svrhu pristupa internetu, podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika u skladu sa zakonom;

2) podaci potrebni za praćenje i utvrđivanje odredišta komunikacije za:

a) interpersonalnu komunikacionu uslugu zasnovanu na korišćenju brojeva: birani broj/brojevi (telefonski broj/brojevi koji se pozivaju), međunarodni jedinstveni identifikacioni broj korisnika mobilne mreže (IMSI), jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja (IMEI), a u slučaju dodatnih usluga, kao što je preusmjerenja poziva: broj ili brojeve na koje je poziv preusmjeren, međunarodni jedinstveni identifikacioni broj korisnika mobilne mreže (IMSI) na koje je poziv preusmjeren, podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika kojem je komunikacija namijenjena ili kod kojeg je komunikacija završila, ukoliko su operatoru dostupni, u skladu sa zakonom;

b) pristup elektronskoj pošti: podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika kojem je komunikacija namijenjena ili kod kojeg je komunikacija završila, ukoliko su operatoru dostupni, u skladu sa zakonom;

c) pristup internetu: odredišna/destinaciona IP adresa, odredišni/destinacioni port, naziv mrežnog protokola na transportnom ili većem nivou komunikacije, sistem imena domena odredišta komunikacije (DNS), količina mrežnog saobraćaja koja je razmjenjena kroz svaku pojedinačnu sesiju i podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika, ukoliko su operatoru dostupni, u skladu sa zakonom;

3) podaci potrebni za utvrđivanje lokacije opreme učesnika komunikacije: jedinstveni broj ćelije (Cell ID), y koordinata, x koordinata, azimut, na početku i na kraju komunikacije, podaci o romingu;

4) podaci potrebni za utvrđivanje datuma, vremena i trajanja komunikacije za:

a) interpersonalnu komunikacionu uslugu zasnovanu na korišćenju brojeva: datum i vrijeme početka komunikacije i trajanje u sekundama;

b) pristup internetu: datum i vrijeme prijave i odjave usluge pristupa internetu, datum i vrijeme početka zapisa o saobraćaju, trajanje u sekundama;

c) pristup elektronskoj pošti: datum i vrijeme prijave i odjave usluge elektronske pošte;

5) podaci potrebni za utvrđivanje vrste komunikacije: korišćena komunikaciona usluga;

6) podaci potrebni za utvrđivanje komunikacione opreme korisnika ili opreme koja je korišćena u svrhu komunikacije, a koja je dostupna operatoru: međunarodni jedinstveni identifikacioni broj korisnika mobilne mreže (IMSI) lica koji poziva, jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja (IMEI) lica koji poziva, međunarodni jedinstveni identifikacioni broj korisnika mobilne mreže (IMSI) lica koje se poziva, jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja (IMEI) lica koje se poziva, a u slučaju prepaid usluga: datum i vrijeme početka upotrebe usluge, datum, vrijeme i jedinstveni broj ćelije (Cell ID) sa koje je usluga aktivirana, model i tip uređaja;

7) podaci potrebni za utvrđivanje lokacije kod terminalne mobilne komunikacione opreme: jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja (IMEI), međunarodni jedinstveni identifikacioni broj korisnika mobilne mreže (IMSI), jedinstveni broj ćelije (Cell ID), geografska lokacija ćelije, jedinstveni broj susjedne ćelije (Cell ID), geografska lokacija susjedne ćelije, pri čemu je operator dužan da zadrži podatke o lokacijama terminalne mobilne komunikacione opreme povezane/registrovane na mrežu, bez obzira da li je oprema u aktivnom statusu (ostvaruje saobraćaj) ili pasivnom statusu (registrovana na mreži, ne ostvaruje saobraćaj).

Bliže kategorije podataka koji se zadržavaju u fiksnoj mreži

Član 4

Bliže kategorije podataka koji se zadržavaju u fiksnoj mreži su:

1) podaci potrebni za praćenje i utvrđivanje izvora komunikacije:

a) za interpersonalnu komunikacionu uslugu zasnovanu na korišćenju brojeva: telefonski broj fiksnog priključka sa kojeg poziv ili druga komunikacija dolazi, podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika od kojeg poziv ili druga komunikacija dolazi u skladu sa zakonom;

b) za pristup internetu i elektronskoj pošti: dodijeljeno korisničko ime/imena i/ili telefonski broj krajnjeg korisnika, javna (izlazna) IP adresa i izvorni port, odnosno u slučaju prevođenja adresa u mreži (NAT) prevedena IP adresa u mreži (NAT IP) i izvorni port koji su u dodijeljeni korisniku, podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika u skladu sa zakonom;

2) podaci potrebni za praćenje i utvrđivanje odredišta komunikacije:

a) za interpersonalnu komunikacionu uslugu zasnovanu na korišćenju brojeva: birani broj/brojevi (telefonski broj/brojevi koji se pozivaju), međunarodni jedinstveni identifikacioni broj korisnika mobilne mreže (IMSI), jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja (IMEI), a u slučaju dodatnih usluga preusmjeravanja poziva: broj/brojeve na koje je poziv preusmjeren, međunarodni jedinstveni identifikacioni broj korisnika mobilne mreže (IMSI) na koje je poziv preusmjeren, podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika kojem je komunikacija namijenjena ili kod kojeg je komunikacija završila, ukoliko su operatoru dostupni, u skladu sa zakonom;

b) za pristup elektronskoj pošti: podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika kojem je komunikacija namijenjena ili kod kojeg je komunikacija završila, ukoliko su operatoru dostupni, u skladu sa zakonom;

c) za pristup internetu: odredišna/destinaciona IP adresa, odredišni/destinacioni port, naziv mrežnog protokola na transportnom ili većem nivou komunikacije, sistem imena domena odredišta komunikacije (DNS), količina mrežnog saobraćaja koja je razmjenjena kroz svaku pojedinačnu sesiju ukoliko su operatoru dostupni, podaci za identifikaciju krajnjeg korisnika, ukoliko su operatoru dostupni, u skladu sa zakonom;

3) podaci potrebni za utvrđivanje lokacije opreme učesnika komunikacije: adresa lokacije na kojoj je izvršena instalacija opreme, kao drugi raspoloživi podaci koji bliže određuju lokaciju;

4) podaci potrebni za utvrđivanje datuma, vremena i trajanja komunikacije:

a) za interpersonalnu komunikacionu uslugu zasnovanu na korišćenju brojeva: datum i vrijeme početka komunikacije, trajanje u sekundama;

b) za pristup internetu: datum i vrijeme prijave i odjave usluge pristupa internetu, datum i vrijeme početka zapisa o saobraćaju, trajanje u sekundama;

c) za pristup elektronskoj pošti: datum i vrijeme prijave i odjave usluge elektronske pošte;

5) podaci potrebni za utvrđivanje vrste komunikacije: korišćena komunikaciona usluga;

6) podaci potrebni za utvrđivanje komunikacione opreme korisnika ili opreme koja je korišćena u svrhu komunikacije, a koja je dostupna operatoru: telefonski brojevi s kojih se poziva i koji se pozivaju, jedinstveni identifikacioni broj terminalnog uređaja, jedinstvena adresa mrežnog uređaja komunikacione opreme (MAC adresa), telefonski broj sa kojeg se poziva u svrhu dial-up pristupa, digitalna pretplatnička linija (DSL) ili druga krajnja tačka lica koje započinje komunikaciju.

Prestanak važenja

Član 5

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi Uredba o kategorijama podataka o elektronskim komunikacijama koji se zadržavaju ("Služebni list CG", broj 52/14).

Stupanje na snagu

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2026. godine.

Broj:11-011/25-4543/3

Podgorica, 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2128.

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22 i 121/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2025. godine, donijela je

ODLUKU O OBRAZOVANJU MEĐURESORNOG OPERATIVNOG TIMA ZA OMLADINSKU POLITIKU

Član 1

Ovom odlukom obrazuje se Međuresorni operativni tim za omladinsku politiku (u daljem tekstu: Operativni tim).

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Operativni tim čine:

- 1) Darko Stojanović, Ministarstvo sporta i mladih, koordinator;
- 2) Branko Stešević, Ministarstvo sporta i mladih, zamjenik koordinatora;
- 3) Dragana Đoković, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, član;
- 4) Tijana Krivokapić, Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore, član;
- 5) Sanja Jašović, Skupština Crne Gore, član;
- 6) Marija Miličković, Ministarstvo zdravlja, član;
- 7) Aleksandra Kuč, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, član;
- 8) Jovana Vukčević, Ministarstvo javne uprave, član;
- 9) Radivoje Vojinović, Ministarstvo unutrašnjih poslova, član;
- 10) Armin Fetahović, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, član;
- 11) Ana Terzić, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, član;
- 12) Sanja Milošević, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član;
- 13) Darka Ognjanović, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, član;
- 14) Lazar Radonjić, Ministarstvo finansija, član;
- 15) Vanja Banović, Ministarstvo evropskih poslova, član;
- 16) Boris Rabrenović, Ministarstvo turizma, član;
- 17) Suada Musić, Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, član;
- 18) Aleksandra Stijović, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, član;
- 19) Sara Brajković, Ministarstvo kulture i medija, član;
- 20) Marina Šaković, Ministarstvo ekonomskog razvoja, član;
- 21) Anja Kečalović, Ministarstvo sporta i mladih, sekretar.

Član 4

Zadaci Operativnog tima su da:

- prati, analizira i ocjenjuje stepen realizacije aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije za mlade 2023-2027 za period 2025-2026;
- aktivno učestvuje u implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za mlade 2023-2027 za period 2025-2026 i predlaže mjere za unapređenje omladinske politike;
- radi na izradi izvještaja o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za mlade 2023-2027 za period 2025-2026 i učestvuje u analizi i ocjeni stepena njegove implementacije;

- kreira i implementira međuresorne aktivnosti usmjerene na rješavanje problema mladih istaknutih u Strategiji za mlade 2023-2027;
- predlaže sljedeće korake u unapređenju omladinske politike i ostvaruje saradnju sa Savjetom za mlade.

Član 5

Sastanci Operativnog tima održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.
Operativni tim sačinjava izvještaj o radu za svaki održani sastanak.
Izvještaji o radu Operativnog tima dostavljaju se koordinatoru Operativnog tima.

Član 6

Radi efikasnijeg obavljanja utvrđenih zadataka i aktivnosti Operativnog tima, na poziv koordinatora Operativnog tima, sastancima Operativnog tima mogu prisustvovati i članovi Savjeta za mlade koji nijesu predstavnici državnih organa ili organa državne uprave.

Član 7

Stručno-administrativne poslove za potrebe Operativnog tima obavlja sekretar.

Član 8

Koordinator, zamjenik koordinatora, sekretar i članovi Operativnog tima mogu ostvariti pravo na jednokratnu naknadu na godišnjem nivou, uz obavezno dostavljanje izvještaja o radu iz člana 5 stav 2 ove odluke, u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG”, br. 26/12, 27/13, 44/22 i 78/22).

Naknada iz stava 1 ovog člana isplaćuje se iz budžetskih sredstava organa, institucija, odnosno službi, na čiji predlog su imenovani koordinatori, zamjenik koordinatora, sekretar i članovi.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4236

Podgorica, 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2129.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG”, br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG”, br. 21/08, 30/17, 75/18, 33/24 i 53/25), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2025. godine, donijela je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA
EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI
IZGRADNJE PUTA CETINJE - ČEVO – NIKŠIĆ, DIONICA CETINJE - ČEVO**

Član 1

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Cetinje i to katastarske parcele 1863/25, šuma 7 klase u površini od 1313 m² i katastarske parcele 1863/27, šuma 7 klase u površini od 3089 m², upisane u listu nepokretnosti broj 418, KO Cetinje II, Opština Cetinje, kao susvojina Ivanišević Branko Petra 1/2 i Ivanišević Branko Andrije 1/2.

Član 2

Svrha eksproprijacije je izgradnja puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje - Čevo.

Član 3

Korisnik eksproprijacije je država Crna Gora – Uprava za saobraćaj.

Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovedće Uprava za nekretnine – Područna jedinica Cetinje.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj:

Podgorica , 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2130.

Na osnovu člana 48 stav 2 Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni list CG”, broj 89/25),
Ministarstvo finansija donijelo je

P R A V I L N I K
O OBLIKU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE OVLAŠĆENIH LICA ZA VRŠENJE
NEPOSREDNOG UVIDA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina službene legitimacije ovlašćenih lica Agencije za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2

Službena legitimacija ovlašćenih lica Agencije (u daljem tekstu: službena legitimacija) izdaje se u obliku knjižice, dimenzija 65 x 95 mm, u tvrdom kožnom povezu braon boje.

Član 3

Spoljna strana službene legitimacije sadrži grb Crne Gore i nazive: „CRNA GORA” i „SLUŽBENA LEGITIMACIJA”.

Spoljna strana službene legitimacije data je na Obrascu 1.

Član 4

Lijeva unutrašnja strana službene legitimacije sadrži:

- naziv organa koji izdaje službenu legitimaciju;
- broj i seriju pod kojim je izdata;
- mjesto za fotografiju, dimenzija 25x30 mm;
- ime i prezime imaoca službene legitimacije;
- zvanje;
- svojeručni potpis;
- mjesto i datum izdavanja službene legitimacije;
- pečat organa i potpis direktora Agencije.

Desna unutrašnja strana službene legitimacije sadrži: naziv „OVLAŠĆENJE” i tekst koji glasi: „Ovlašćeno lice Agencije za zaštitu konkurencije ima prava i dužnosti utvrđene zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.

Unutrašnje strane službene legitimacije date su na Obrascu 2.

Član 5

Obrasci 1 i 2 su sastavni dio ovog pravilnika.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 14/2-03-040/25-43988/4
Podgorica, 26. decembra 2025. godine

Ministar,
Novica Vuković, s.r.

**IZGLED SPOLJAŠNJE STRANE SLUŽBENE LEGITIMACIJE OVLAŠĆENIH LICA AGENCIJE
ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE**

CRNA GORA



SLUŽBENA LEGITIMACIJA

**IZGLED LIJEVE UNUTRAŠNJE STRANE SLUŽBENE LEGITIMACIJE OVLAŠĆENIH LICA
AGENCIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE**

<hr/>	
(naziv organa)	
Broj _____	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px;"></div>
Serijski broj _____	
<hr/>	
(ime i prezime)	
<hr/>	
(zvanje)	
<hr/>	
(svojeručni potpis)	
<hr/>	
mjesto i datum izdavanja	potpis direktora Agencije
M.P.	

**IZGLED DESNE UNUTRAŠNJE STRANE SLUŽBENE LEGITIMACIJE OVLAŠĆENIH LICA
AGENCIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE**

OVLAŠĆENJE

**Ovlašćeno lice Agencije za zaštitu konkurencije ima prava i dužnosti utvrđene
zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći**

2131.

Na osnovu člana 225 stav 3 i člana 240e stav 5 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Službeni list CG”, br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

**PRAVILNIK
O PROGRAMIMA SEMINARA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, REDOVNOG
OSPOSOBLJAVANJA I PERIODIČNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA**

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju programi seminara stručnog usavršavanja za predavače teorijske nastave, instruktore vožnje i članove ispitnih komisija, kao i programi seminara redovnog osposobljavanja i periodičnog stručnog usavršavanja ovlašćenih ispitivača.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Način organizacije seminara, osposobljavanja i usavršavanja

Član 3

Organizovanje i sprovođenje programa iz člana 1 ovog pravilnika realizuje se kroz seminare koji se, po pravilu, održavaju najmanje tri puta godišnje, u trajanju od najduže tri dana.

**Program seminara stručnog usavršavanja za
predavače teorijske nastave**

Član 4

Program seminara stručnog usavršavanja za predavače teorijske nastave obuhvata, naročito, razradu sljedećih oblasti i tema:

- 1) Regulisanje i bezbjednost saobraćaja;
- 2) Motorna vozila;
- 3) Pedagoška psihologija i andragogija;
- 4) Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

**Program seminara stručnog usavršavanja
za instruktore vožnje**

Član 5

Program seminara stručnog usavršavanja za instruktore vožnje obuhvata, naročito, razradu sljedećih oblasti i tema:

- 1) Regulisanje i bezbjednost saobraćaja;
- 2) Motorna vozila;
- 3) Pedagoška psihologija i andragogija;
- 4) Pravilnici iz oblasti rada auto škola i sprovođenja vozačkog ispita;
- 5) Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Program seminara stručnog usavršavanja za članove ispitnih komisija i redovnog osposobljavanja i periodičnog stručnog usavršavanja ovlaštenih ispitivača

Član 6

Program seminara stručnog usavršavanja za članove ispitnih komisija i redovnog osposobljavanja i periodičnog stručnog usavršavanja ovlaštenih ispitivača obuhvata, naročito, razradu sljedećih oblasti i tema:

- 1) Regulisanje i bezbjednost saobraćaja;
- 2) Motorna vozila;
- 3) Pedagoška psihologija i andragogija;
- 4) Način organizacije i sprovođenja vozačkih ispita;
- 5) Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Prestanak važenja

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programima seminara stručnog usavršavanja za predavače teorijske nastave, instruktore vožnje i članove ispitnih komisija („Službeni list CG”, broj 37/16).

Stupanje na snagu

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 08/1-03-011/25-13261

Podgorica, 24. decembra 2025. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

2132.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24 i 89/25) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

R J E Š E N J E
O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „DRAGAN
KOVAČEVIĆ”, NIKŠIĆ

1. Izdaje se licenca za rad Javnoj predškolskoj ustanovi „Dragan Kovačević” u Nikšiću, za realizovanje javnog važećeg obrazovnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja - primarni program u cjelodnevnom trajanju, u dvije mlađe i jednu stariju vaspitnu grupu u Vaspitnoj jedinici „Čarolija”.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UP 1-06/2-602/25-7818/1

Podgorica, 11. decembra 2025. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

2133.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24 i 89/25) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

R J E Š E N J E
O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „KRALJEVSTVO
GORSKE VILE”, ŽABLJAK

1. Izdaje se licenca za rad Javnoj predškolskoj ustanovi „Kraljevstvo gorske vile” na Žabljaku, za realizovanje javnog važećeg obrazovnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UP 1-06/2-602/25-7773/1

Podgorica, 10. decembra 2025. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

2134.

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24 i 89/25) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

R J E Š E N J E

O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „BAMBI”, TIVAT

1. Izdaje se licenca za rad Javnoj predškolskoj ustanovi „Bambi”, Tivat, za realizovanje javno važećeg obrazovnog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje - primarni program u cjelodnevnom trajanju, u četiri vaspitne grupe: mlađoj vaspitnoj grupi, dvije mješovite grupe i starijoj vaspitnoj grupi u Vaspitnoj jedinici „Seljanovo”.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UP I-06/2-602/25-7816/1

Podgorica, 11. decembra 2025. godine

Ministarka,
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

2135.

Na osnovu člana 45a stav 5 Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja* („Službeni list CG”, br. 43/16, 67/19 i 69/25), Ministarstvo zdravlja donijelo je

**PRAVILNIK
O BLIŽOJ SADRŽINI I NAČINU PRENOŠENJA
INFORMACIJA U SLUČAJU RAZMJENE ORGANA***

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliža sadržina i način prenošenja informacija o karakterizaciji davaoca i ljudskih organa (u daljem tekstu: organ), praćenju organa od davaoca do primaoca i od primaoca do davaoca u svim fazama postupaka od uzimanja do presađivanja (u daljem tekstu: sljedljivost), kao i informacija i izvještaja o ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama, koji se mogu povezati sa organom koji je dobijen razmjenom.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) karakterizacija davaoca je prikupljanje odgovarajućih informacija o davaocu koje su neophodne za procjenu njegove podobnosti za davanje organa, u svrhu omogućavanja pravilne procjene rizika i smanjenja rizika za primaoca, kao i uspješnosti presađivanja organa;

2) karakterizacija organa je prikupljanje odgovarajućih informacija o karakteristikama organa koje su neophodne da bi se ocijenila njegova podobnost i obezbijedila odgovarajuća procjena rizika i smanjenje rizika za primaoca, kao i uspješnost presađivanja organa;

3) specifikacija organa podrazumijeva anatomski opis organa, uključujući vrstu organa (srce, jetra i sl.), naznaku da li se razmjenjuje cijeli organ ili dio organa, uz navođenje režnja ili segmenta organa i položaja organa u tijelu (lijevo ili desno);

4) ovlašćeno tijelo je nadležno ili ovlašćeno tijelo države članice Evropske unije kome su povjerene nadležnosti u skladu sa članom 17 stav 1 Direktive 2010/53/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. jula 2010. godine o standardima kvaliteta i bezbjednosti ljudskih organa za transplantaciju ili Evropska organizacija ovlašćena za razmjenu organa, u skladu sa članom 21 Direktive 2010/53/EU;

5) država porijekla je država u kojoj je organ dobijen radi presađivanja;

6) država odredišta je država u koju se organ šalje radi presađivanja.

Član 4

U slučaju razmjene organa u smislu člana 45 Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, ovlašćena zdravstvena ustanova u kojoj se uzima, odnosno dobija organ za razmjenu prenosi organu državne uprave nadležnom za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) informacije o karakterizaciji davaoca i organa, sljedljivosti i o ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama dobijene od ovlašćenog tijela, a ovlašćena zdravstvena ustanova koja vrši presađivanje organa dobijenog razmjenom izvještaje o ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama, koji se mogu povezati sa organom koji je dobijen razmjenom.

Član 5

Ovlašćena zdravstvena ustanova u kojoj se uzima, odnosno dobija organ za razmjenu prije slanja organa u državu odredišta prenosi informacije koje sadrže podatke potrebne za karakterizaciju davaoca organa i organa, i to najmanje:

- 1) tip davaoca;
- 2) krvnu grupu;
- 3) pol;
- 4) datum i uzrok smrti;
- 5) datum rođenja ili procjenu starosti;
- 6) težinu i visinu;
- 7) historiju ranijeg ili sadašnjeg intravenoznog korišćenja droga;
- 8) historiju ranije ili sadašnje maligne neoplazme;
- 9) sadašnje stanje krvlju prenosivih bolesti;
- 10) podatke o seksualnom ponašanju;
- 11) podatke o putovanjima;
- 12) laboratorijske rezultate o karakterizaciji organa;
- 13) rezultate laboratorijskih testova za otkrivanje krvlju prenosivih bolesti (HIV, HCV i HBV) i drugih laboratorijskih i imunogenetskih testova;
- 14) osnovne informacije za procjenu funkcije dobijenog organa;
- 15) specifikaciju organa;
- 16) naziv ovlašćene zdravstvene ustanove, sa podacima lica za kontakt – bolničkog koordinatora (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i broj faksa);
- 17) identifikacioni broj (kod) davaoca;
- 18) datum dobijanja organa.

Ako nijesu dostupni svi podaci iz stava 1 ovog člana, prenose se odmah nakon njihove dostupnosti.

Član 6

Podatke o karakterizaciji davaoca i organa koje naknadno prikupi po odluci bolničkog koordinacionog tima, u skladu sa procjenom, okolnostima slučaja i dostupnošću, zdravstvena ustanova iz člana 5 ovog pravilnika prenosi odmah nakon dobijanja, i to:

- 1) demografske i antropometričke podatke o karakteristikama davaoca, radi utvrđivanja kompatibilnosti davaoca, organa i primaoca organa;
- 2) anamnezu davaoca, posebno o stanju koje bi moglo uticati na podobnost organa za presađivanje i mogućnost rizika za prenos krvlju prenosivih bolesti;
- 3) fizičke i kliničke podatke o kliničkim ispitivanjima koji su neophodni za ocjenu fiziološkog održavanja davaoca i druge nalaze koji otkrivaju stanja koja nijesu otkrivena ispitivanjima anamneze davaoca, a koja bi mogla uticati na podobnost organa za presađivanje ili rizik od prenosa bolesti;
- 4) rezultate laboratorijskih analiza za ispitivanje funkcionalne karakterizacije organa i otkrivanje mogućnosti prenosa bolesti i mogućih kontraindikacija za davanje organa;
- 5) radiološke nalaze i snimke neophodne za ispitivanje anatomskog stanja organa;
- 6) podatke o korišćenju lijekova koji su od značaja za ispitivanje funkcionalnog statusa organa i podobnosti davaoca, posebno o korišćenju antibiotika, inotropske podrške ili transfuzijske terapije.

Član 7

Zdravstvena ustanova iz člana 5 ovog pravilnika prenosi sljedeće informacije o sljedljivosti:

- 1) naziv ovlašćene zdravstvene ustanove, sa podacima lica za kontakt – bolničkog koordinatora (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i broj faksa);
- 2) podatke o specifikaciji organa;
- 3) identifikacioni broj (kod) davaoca;

4) datum uzimanja, odnosno dobijanja organa.

Zdravstvena ustanova iz člana 5 ovog pravilnika odmah prenosi informacije o ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama koje dobije od ovlašćenog tijela.

Član 8

Ovlašćena zdravstvena ustanova koja vrši presađivanje organa dobijenog razmjenom, nakon presađivanja organa prenosi sljedeće podatke o izvršenom presađivanju:

- 1) identifikacioni broj (kod) primaoca ili, ako organ nije presađen, podatke o njegovoj konačnoj namjeni, odnosno uništavanju;
- 2) datum presađivanja, ako postoji;
- 3) naziv ovlašćene zdravstvene ustanove u kojoj je izvršeno presađivanje, odnosno uništavanje organa, sa podacima lica za kontakt – bolničkog koordinatora (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i broj faksa).

Ako organ dobijen razmjenom nije presađen zbog nepodobnosti za presađivanje, zdravstvena ustanova iz stava 1 ovog člana odmah prenosi podatke o vremenu uništavanja organa.

Član 9

U slučaju sumnji na ozbiljan neželjeni događaj ili ozbiljnu neželjenu reakciju, koja se može povezati sa organom koji je dobijen razmjenom, zdravstvena ustanova iz člana 8 ovog pravilnika, bez odlaganja, o tome obavještava Ministarstvo i dostavlja početni izvještaj koji sadrži:

- 1) naziv države – Crna Gora;
- 2) identifikacioni broj izvještaja, sa numeričkim kodom države Crne Gore - 499, u skladu sa standardom 3166-1:2010;
- 3) podatke za stupanje u kontakt sa Ministarstvom (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i broj faksa);
- 4) naziv ovlašćene zdravstvene ustanove koja je sačinila početni izvještaj;
- 5) podatke lica za kontakt – bolničkog koordinatora zdravstvene ustanove za presađivanje organa (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i broj faksa);
- 6) datum i vrijeme podnošenja izvještaja (godina/ mjesec/ datum/ čas/ minut);
- 7) naziv države porijekla;
- 8) identifikacioni broj (kod) davaoca;
- 9) nazive svih država odredišta (ako su poznate);
- 10) identifikacioni broj (kod) primaoca;
- 11) datum i vrijeme nastupanja ozbiljnog neželjenog događaja, odnosno ozbiljne neželjene reakcije (godina/ mjesec/ datum/ čas/ minut);
- 12) datum i vrijeme otkrivanja ozbiljnog neželjenog događaja, odnosno ozbiljne neželjene reakcije (godina/ mjesec/ datum/ čas/ minut);
- 13) opis ozbiljnog neželjenog događaja, odnosno ozbiljne neželjene reakcije;
- 14) preduzete/predložene neposredne korektivne i preventivne mjere.

U slučaju prikupljanja dodatnih informacija u vezi sumnji na ozbiljan neželjeni događaj ili ozbiljnu neželjenu reakciju, nakon dostavljanja izvještaja iz stava 1 ovog člana, ovlašćena zdravstvena ustanova, odmah, te informacije prenosi Ministarstvu.

Član 10

Nakon ispitivanja sumnje i provjere činjenica i informacija o ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama i utvrđivanja uzroka nastupanja ozbiljnog neželjenog događaja ili ozbiljne neželjene reakcije, zdravstvena ustanova iz člana 8 ovog pravilnika, odmah, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja početnog izvještaja, dostavlja konačni izvještaj o ozbiljnim neželjenim događajima ili ozbiljnim neželjenim reakcijama, koji sadrži:

- 1) naziv države – Crna Gora;
- 2) identifikacioni broj izvještaja, sa numeričkim kodom države Crne Gore - 499, u skladu sa standardom 3166-1:2010;
- 3) podatke za stupanje u kontakt sa ovlašćenom zdravstvenom ustanovom (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i broj faksa);
- 4) datum i vrijeme podnošenja izvještaja (godina/ mjesec/ datum/ čas/ minut);
- 5) identifikacioni broj (brojeve) početnog (početnih) izvještaja;
- 6) opis ozbiljnog neželjenog događaja, odnosno ozbiljne neželjene reakcije;
- 7) nazive svih država koje su uključene u razmjenu organa;
- 8) rezultate provjere činjenica i informacija o ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama dobijenih od svih država uključenih u razmjenu organa i konačan zaključak o njihovom uzroku;
- 9) preduzete preventivne i korektivne mjere;
- 10) zaključak i preduzimanje daljih aktivnosti, ako su potrebne.

Član 11

Podaci, informacije i izvještaji iz čl. 5 do 10 ovog pravilnika prenose se:

- 1) u pisanom ili elektronskom obliku ili putem faksa;
- 2) bez nepotrebnog odlaganja;
- 3) na jeziku koji je razumljiv i državi porijekla i državi odredišta ili, ako tog jezika nema, na dogovorenom jeziku ili, ako nema ni tog jezika, na engleskom jeziku;
- 4) tokom 24 časa, sedam dana u nedjelji;
- 5) uz redovno evidentiranje, radi stavljanja na uvid nadležnim organima, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana, u hitnim slučajevima, podaci i informacije mogu se prenositi i putem telefona, a u pisanom i/ili elektronskom obliku prenose se naknadno, bez odlaganja.

Podaci, informacije i izvještaji iz stava 1 ovog člana sadrže:

- 1) napomenu: „Sadrži lične podatke i mora se obezbijediti zaštita od neovlašćenog otkrivanja i pristupa“;
- 2) kontakt podatke lica koje je odgovorno za njihovo prenošenje (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i broj faksa);
- 3) datum i vrijeme slanja.

Ovlašćena zdravstvena ustanova kojoj su dostavljeni podaci i informacije iz čl. 5 do 10 ovog pravilnika obavještava zdravstvenu ustanovu sa kojom vrši razmjenu organa o njihovom prijemu.

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližoj sadržini i načinu prenošenja informacija u slučaju razmjene organa* („Službeni list CG”, br. 70/16 i 126/20).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

* U ovaj pravilnik prenesena je Direktiva 2010/53/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. jula 2010. godine o standardima kvaliteta i bezbjednosti ljudskih organa za transplantaciju i implementaciona Direktiva Komisije 2012/25/EU od 9. oktobra 2012. godine o utvrđivanju postupka obavještanja između država članica za razmjenu ljudskih organa namijenjenih presađivanju.

Broj: 4-040/25-5260/3

Podgorica, 25. decembra 2025. godine

Ministar,
dr **Vojislav Šimun**, s.r.

2136.

Na osnovu člana 22 stav 6 Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Službeni list CG”, br. 43/16, 67/19 i 69/25), Ministarstvo zdravlja donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA
TRANSPORTA ORGANA ZA PRESAĐIVANJE***

Član 1

U Pravilniku o bližim uslovima i načinu vršenja transporta organa za presađivanje* („Službeni list CG”, broj 72/16) u članu 6 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) naznaku „LJUDSKI ORGAN-HUMAN ORGAN”, naziv organa, uz navođenje položaja organa u tijelu (lijevo ili desno), ako je primjenljivo i natpis „RUKOVATI SA OPREZOM I NE ZRAČITI“;“.

U stavu 2 poslije riječi „uzimanja“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno dobijanja“.

Član 2

U članu 7 stav 1 na kraju tačke 3 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „uz navođenje položaja organa u tijelu (lijevo ili desno), ako je primjenljivo;“.

Član 3

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 7a

Zdravstvena ustanova koja je izvršila postupak uzimanja, odnosno dobijanja organa, prilikom transporta organa, uz organ dostavlja informacije koje sadrže podatke o karakterizaciji davaoca i organa.“

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

* U ovaj pravilnik prenesena je Direktiva 2010/53/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. jula 2010. godine o standardima kvaliteta i bezbjednosti ljudskih organa za transplantaciju.

Broj: 4-040/25-6066/3

Podgorica, 25. decembra 2025. godine

Ministar,
dr Vojislav Šimun, s.r.

2137.

Na osnovu člana 27 stav 6 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni list Crne Gore”, br. 044/12, 146/21, 069/25), člana 185 stav 1 tačka 2 Zakona o osiguranju („Sl. list RCG”, br. 78/06, 19/07, „Sl. list CG”, br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 06/13, 55/16, 146/21 i 034/24) i člana 15 stav 1 tačka 2 Statuta Agencije za nadzor osiguranja („Sl. list CG”, br. 35/23), Savjet Agencije za nadzor osiguranja na 442. sjednici od 26. 12. 2025. godine donosi

P R A V I L N I K
O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽINI OBRASCA
POLISE OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI

Član 1

U Pravilniku o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti („Službeni list Crne Gore”, br. 031/25, 043/25), član 3 stav 1 tačka 5 podtačka d mijenja se i glasi:
Ispod podataka propisanih članom 3 stav 1 tačka 5 podtačka c) štampa se sljedeći tekst: „Na ovo osiguranje primjenjuju se Uslovi osiguranja, koji čine sastavni dio ugovora i uručeni su osiguraniku sa predugovornim dokumentom za vrste osiguranja za koje se primjenjuje predugovorno informisanje.”

Član 2

U članu 3 stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi:
“Napomena: U napomenu se unose drugi relevantni podaci osiguranje od autoodgovornosti.”

Član 3

Član 5 mijenja se i glasi:
„Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Član 4

Sastavni dio ovog pravilnika je i novi dopunjeni obrazac polise.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-1057/2-25

Podgorica, 26.12.2025. godine

Predsjednik Savjeta,
Marko Ivanović, s.r.

LOGO

sjedište / adresa
br.tel. / call centar
e-mail
tekući račun
filijala / zastupnik _____

POLISA osiguranja od autoodgovornosti

Polisa broj: _____

Zamjena _____

NBO IS br. polise

Registarska oznaka vozila

Podaci o ugovorniku osiguranja

Ime i prezime / Naziv		JMBG/PIB
Grad	Ulica i broj	Br.tel. ili email

Podaci o osiguraniku

Ime i prezime / Naziv		JMBG/PIB
Grad	Ulica i broj	Br.tel. ili email

Podaci o vozilu

Vrsta	Godina proizvodnje
Marka vozila	Snaga KW
Tip vozila	Zapremina ccm
Broj šasije	Broj mjesta
Namjena	Nosivost kg

Trajanje osiguranja

Osiguranje počinje _____ godine u _____ časova i traje do _____ godine u _____ časova

I Autoodgovornost - Osiguranje od autoodgovornosti sa sumom osiguranja po jednom štetnom događaju u skladu sa ZOOS.

Tar. Grupa	Tar. Podgrupa	Osnovna premija	Prem. razred
Doplatak/Popust			Premija

II Proširenje osiguravajućeg pokrića (Na ovo osiguranje primjenjuju se Uslovi osiguranja, koji čine sastavni dio ugovora i uručeni su osiguraniku sa predugovornim dokumentom za vrste osiguranja za koje se primjenjuje predugovorno informisanje.)

II-a	Suma osiguranja	Premija
II-b	Suma osiguranja	Premija
II-c	Suma osiguranja	Premija

III Napomena:

PREMIJA	
POREZ	ZA NAPLATU
I	
II-a	
II-b	
II-c	
SVEGA:	

Osiguravač:
Ime i prezime _____
Šifra _____
Br. ovlašćenja _____
Potpis _____



Ugovornik osiguranja

U _____ dana _____ godine